

## S A D R Ž A J

	Strana
<b>1. UVOD .....</b>	<b>3</b>
<b>1.1. Predmet istraživanja .....</b>	<b>2</b>
<b>1.2. Cilj istraživanja.....</b>	<b>2</b>
<b>1.3. Hipoteza istraživanja.....</b>	<b>2</b>
<b>1.4. Metode istraživanja .....</b>	<b>2</b>
<b>1.4. Struktura rada .....</b>	<b>3</b>
<b>2. DEFINISANJE LIČNE PRODAJE KAO MARKETING KOMUNIKACIONE AKTIVNOSTI.....</b>	<b>6</b>
<b>2.1. Karakteristike i značaj lične prodaje.....</b>	<b>9</b>
<b>2.2. Uloga lične prodaje u procesu tržišnog komuniciranja .....</b>	<b>15</b>
<b>3. NAČELA LIČNE PRODAJE.....</b>	<b>18</b>
<b>3.1. Prodajni profesionalizam.....</b>	<b>18</b>
<b>3.2. Pregovaranje .....</b>	<b>23</b>
<b>3.3. Marketing odnosa .....</b>	<b>27</b>
<b>4. LIČNA PRODAJA NEKRETNINA-AGENTI ZA NEKRETNINE.....</b>	<b>29</b>
<b>4.1. Proces lične prodaje nekretnine .....</b>	<b>32</b>
<b>4.2. Praktičan primjer lične prodaje nekretnine .....</b>	<b>36</b>
<b>ZAKLJUČAK .....</b>	<b>39</b>
<b>LITERATURA.....</b>	<b>42</b>